ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނަންބަރު: (IUL)196-C/1/2024/09

އިޢުލާން

މިއޮފީހަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނާ މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ސޮފްޓްވެއަރލައިސަންސްގެ ލައިސަންސް ރިނިއުއަލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

- ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން: 06 ފެބްރުއަރީ 2024، 10:00 ގެ ކުރިން
- ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: 07 ފެބްރުއަރީ 2024، 10:00 އަށް
- ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް: އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު ޖެއްސުމަށްފަހު، ކުންފުނީގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު، އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖެއްސުމަށްފަހު procurement@pgoffice.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާށެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވައިފައިވާނަމަ، 2024 ފެބްރުއަރީ 07 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއޮފީހަށް (ވެލާނާގެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. **ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އީމެއިލް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.**

ނޯޓް: މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.

17 ރަޖަބް 1445

28 ޖަނަވަރީ 2024

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީސް

ބީލަމާގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޑޮކިއުމަންޓްގެ ނަން:	މިއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް އައުޓޯރިނިއުއަލް ޕާޗޭސް ކުރުން
އިޢުލާން ނަންބަރު:	(IUL)196-C/1/2024/09
އިޢުލާން ތާރީޚް:	28 ޖަނަވަރީ 2024

މައިކްރޮސޮފްޓް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ މައިކްރޮސޮފްޓް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޚިދުމަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް:

މައުލޫމާތު:

- ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ތަފްސީލުކޮށް ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްގައި އެވަނީއެވެ.
- ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނީ މިއޮފީހުގެ ނަންމަތީގައެވެ.
- ލައިސަންސް އައުކުރަންވާނީ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިއޮފީހުން އަންގާ ދުވަހަކަށެވެ.

License Renewal

- Licenses to be registered under our organization name: Prosecutor General’s Office of the Maldives

Qty	Details
215	Microsoft 365 Business Basic 1 Year Plan
10	Microsoft 365 Business Standard
2	Power BI Pro

ސެކްޝަން 1: ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު	
• ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައިކަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. • "އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.	ބީލަމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް

#	ތަފްސީލު
1	ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
1.2	ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން: 2024 ފެބްރުއަރީ 06 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ. • އީމެއިލް: procurement@pgoffice·gov·mv • ގުޅުއްވާނީ 3003287 ށެވެ.
2	ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.
2.1	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން: ތާރީޚް: 2024 ފެބްރުއަރީ 07 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ވެލާނާގެ 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ
3	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
3.1	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން ބޭއްވުމަށް ނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދެވޭ މިގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޒޫމް އެޕް ނުވަތަ އޮންލައިންގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
3.2	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ. (އޮލްޓަނޭޓިވް އޮފަރ (01 (އެކެއް) އަށްވުރެ ގިނައިން) ހިމަނާފައިވިޔަސް، ހުށަހެޅި އޮފަރތަކުން މައްޗަށް ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެވެ.)
3.3	އީމެއިލް އަދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަންނާނެއެވެ.

އަންދާޒާ ހިސާބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާނެ.	3.4
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.	3.5
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށް ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެވެ.	3.6
ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކޮންވެލޯޕެއްގައި ސީލް ޖަހައިގެންނެވެ. ސީލް ޖަހައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ސީލް ޖަހައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.	3.7
އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ޖީއެސްޓީ (ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނަމަ) އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ. އަގު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. އަދި ޖުމްލަ ފޯމު 1 ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.	3.8
މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަން އެވޯޑްވާ ފަރާތަކުން، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާއެއް ދައްކަމުން 07 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދައްކާނެވެ. އަދި ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭފަރާތްތަކުން ފައިސާދައްކަންނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް އިންސާފު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.	3.9
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަމާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ހަމައެއްގައި އިސްކަން ކަނޑައަޅައިފައި ގަވާއިދާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުގައެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅަމުންދާއިރު، އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު ގަޑި ކަނޑައަޅާ ކަނޑައަޅާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޖަވާބުދާރީވެވެ.	3.10
މުބާރާތުގައި ގޮވާލުން މިއާމްޕަން އެދުންކުރީގެ ލިޔުންތައް ދޫކުރަމުން އެ އެދުންކުރުމަށް ލިޔުންތައް ގެނެސްގައި ސާފުކޮށް ކުރެވޭނެއެވެ.	3.11
ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަކިވާމެއް ދެންނެވިފައި ވަނީނަމަ އެ ފާރަމަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ގުޅޭ ނުވަތަ ގުޅުމެއްނުވާ، އެ ފާރަމަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ ހިސާބުގައި މަދުވެގެން 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިއާމްޕަން ބަލަހައްޓަ ނުގެނެވޭނެވެ. އަދި ބޭޒް ސަރުޓިފިކެޓް ހުށަހަޅާ ފޯމުވަނަ، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބޭޒް ސަރުޓިފިކެޓް ބަލައިގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުގެނެވޭ.	3.12
މަސައްކަތުގެ އަގުތަކުގައި މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރާ އެއްމިލްކިޔަތުގައިވާ ގޮތަށް، މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށްފަހު މިއާމްޕަން ފަރާތުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.	3.13
ބިޑް ގެރެންޓީ ކުރަނިވާރާގުން، މި މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ 500,000.00 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ނަމަ، ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ 2% (ދެ އިންސައްތަ) ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މިމަސައްކަތަށް ދޫކުރައްވާ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެވެ. ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބިޑް ގެރެންޓީކުރާ ފަރާތުންނެވެ.	3.14
މަސައްކަތް ފައިނަލް ކުރެވުނީނަމަ އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ގުޅޭ ނުވަތަ ގުޅުމެއްނުވާ، އެ ފާރަމަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ ހިސާބުގައި މަދުވެގެން 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އާމްޕަން ބަލަހައްޓަ ނުގެނެވޭނެވެ.	3.15
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއާމްޕަން މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 1.02 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ނުވަތަ "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.	3.16

3.17	ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް މަސައްކަތް ނިންމަން ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑާނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ މިންވަރަކަށެވެ.
3.18	މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނީ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް މިއޮފީހަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ.
4	އެންޓްރީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.
4.1	• ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.) • ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ. • ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) • މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަރުދާހަކަށް ކުރުވިފައިވާ ޗެކްލިސްޓް 1 ގައިވާ ގޮތުގެ (މި ގޮތުގެ ގެ ހުރިހާބައެއް ހުށަހަޅާފައި ފުރިހަމަ ކުރުވިފައެވެ.) • ތަޖުރިބާ ދައްކައިދޭ ލިޔުން (ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިދާއިރާއިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާ އެކަން އަންގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.) • ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުން ހުރި (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 1.02 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯސް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯސް އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގުޅުންހުރި) އެއް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ސެކްޝަން 2: ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުން.

#	ތަފްސީލް
	ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ހަމަތަކާ ނުވަތަ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އެންޓްރީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެއެވެ.
1	މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގު (90 ޕޮއިންޓް)
	• ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 90 (އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަސެންޓޭޖުގެ އުސޫލުންނެވެ.)
2	ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް (10 ޕޮއިންޓް)
	• ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަސެންޓޭޖުގެ އުސޫލުންނެވެ. • ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. (މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާ އެކަން އަންގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.) • ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މައުލޫމާތުގެ ބައި:
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން: (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނަން) ....
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް: ....
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: ....
މޮބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:.. އީމެއިލް އެޑްރެސް:..
2. ވިޔަފާރިއާއި ބޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ ބައި:
މިހާރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: ....
ބޯޓުގެ ޗާޓަރ އައިޑެންޓި ފިކޭޝަން ނަންބަރު: ....
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ☐ ޖެހޭ ☐ ނުޖެހޭ
3- އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
އެންގާފައި ހިސާބުގެ ފެރީގެ މުއްދަތު: ....
މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގޮތުން) ....
މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން):..
ބީލަން ފޮނުވާގެ: ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓޭމްޕް ނަން: އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ތާރީޚް: ސޮއި: